

PONOVNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Robe

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO"d.o.o. Sarajevo	Kontakt-osoba za tehnička pitanja: Samir Zekić za komercijalna pitanja: Armin Kajmaković
Adresa Kurta Schorka 36	Poštanski broj 71210
Grad Sarajevo	Identifikacioni broj 4200068970001
Telefon +387 33 289 117 ili +387 33 289 143	Faks +387 33 289 201
Elektronska pošta (e-mail) direkcija@sarajevo-airport.ba	Internet adresa (web) www.sarajevo-airport.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (*član 3 ZJN¹*)

Javno preduzeće na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Robe

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)

Da

**II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR
EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA**

Isporuka fluida za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja zrakoplova

II.4 OPIS PREDMETA UGOVORA

Definisan tenderskom dokumentacijom

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

1. Fluid za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja zrakoplova tip I, cca 100.000 litara godišnje, okvirno za 3 (tri) godine, cca 300.000 litara
2. Fluid za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja zrakoplova tip IV, cca 100.000 litara godišnje, okvirno za 3 (tri) godine, cca 300.000 litara

Napomena: Količine su orjentacione, a realizacija sukcesivnih narudžbi, odnosno isporuka, ovisi od vremenskih uslova

**II. 6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI
RADOVA**

J. P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Započinje danom potpisivanja Ugovora. uz mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma na 3 (tri) godine

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

6 III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16 ZJN)

1. Bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u iznosu od 1% od vrijednosti ponude na godišnjem nivou, ali ne manje od 2.000,00 KM ili 1.000,00 EUR, sa rokom važnosti od dana podnošenja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana. Iznos u EUR će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

7 III.2. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16 ZJN)

1. Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena, tokom trajanja Okvirnog Sporazuma, a prilikom zaključenja svakog od jednogodišnjih ugovora, dostaviti Naručiocu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju renomirane banke, za dobro izvršenje Ugovora, naplativu na prvi poziv, u iznosu od 10% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti od dana zaključenja ovog Ugovora do isteka važenja Ugovora + 30 dana.

III. 3. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isključena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema članu 23. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 49/04) što dokazuju potvrdama/ uvjerenjima izdatim u zemlji u kojoj su registrovani, ne starijim od 3 mjeseca (original ili ovjerena fotokopija) , a sve u skladu sa zahtjevima iz STD (standardna tenderska dokumentacija)

III.4. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

1. Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

2. Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili bilo kojoj drugoj zemlji o dodjeljenom poreskom i identifikacionom broju ponuđača (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

1.1. Cijena za stavke 1. i 2. iz sekcije II.5 trebaju biti navedene u KM ili EUR, po litru, za pakovanje u plastičnim IBC kontejnerima od 1000 litara sa UV zaštitom i u cisterni, a sve prema tehničkoj specifikaciji i obrascu za cijenu ponude na paritetu CIP J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. u skladu sa INCOTERMS 2000.

Iznos u EUR će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

2. Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko bude odabran, prihvatiti plaćanje u roku do 15 dana po pojedinačnoj isporuci robe.

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

1. Rok isporuke, jedinstven za sva tražene stavke, odnosno pakovanja, računajući u radnim danima. U slučaju da bude dat rok od—do, važećim će se smatrati krajnji rok.
2. Ovjerena i potpisana izjava o konzistentnosti hemijske formule robe,
3. Ovjerena i potpisana izjava kojom se garantuje da roba nikad nije izazvala incident ili nesreću,
4. Referens lista aerodroma kojima su isporučene robe koje su predmet nadmetanja, u 2006., 2007, 2008. i 2009. god. (naziv aerodroma i isporučena količina), uključujući najmanje 3 (tri) aerodroma sa sličnim klimatskim uvjetima kao J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o., Sarajevo
5. Popunjena ovjerena i potpisana tehnička specifikacija, koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije,
6. Originali ili ovjerene kopije certifikata o kvalitetu fluida izdati od strane ovlaštenih institucija
7. Plan školovanja
8. Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda.

NAPOMENA:

- Dokumentaciju priložiti gore navedenim hronološkim redom.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni postupak

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

1. Cijena učešće 70%

Napomena: U okviru kriterija cijene postoje slijedeći podkriteriji:

Ukupna cijena za pakovanje u cisterni ----- učešće 35%

Ukupna cijena za pakovanje u IBC kontejnerima ----- učešće 35%

2. Rok isporuke učešće 30 %

Napomena: Ponuditi isključivo jedinstven rok isporuke za sve stavke, odnosno pakovanja

IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da, Službeni glasnik BiH br. 29/09

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

- Tenderska dokumentacija se na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva na fax br. +387 33 289 141 može preuzeti na protokolu Aerodroma, dostaviti poštom ili putem e-maila.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

(ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine ili engleskom jeziku

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Do 18.08.2010. godine do 12,00 sati na protokol J.P. Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ sa naznakom: „Ponuda za isporuku fluida za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja zrakoplova“, ne otvarati do 18.08.2010. u 12,30 sati , adresa ponuđača, tel. fax, kontakt osoba.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana od dana otvaranja ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum 18.08.2010. godine u 12,30 sati u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba 071.
Napomena: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača koji su upoznati sa ponudom, uz predočenje pismenog ovlaštenja.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci i preciziranim zahtjevima iz specifikacije koja je sastavni dio obavještenja. U suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih i suštinskih nedostataka.

V.2. Ukoliko postoje uslovi navedeni u članu 14. Uputstva o primjeni zakona o javnim nabavkama B i H (Sl. glasnik B i H, br. 3/05) , ugovorni organ zadržava pravo na naknadno pismeno traženje dodatnih informacija u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti , a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti narušava konkurencija.

V.3. Svaka stranica svih podloga i dokumenata, koje ponuđač prilaže uz ponudu, u donjem desnom uglu, mora biti ovjerena parafom ovlaštenog predstavnika i pečatom ponuđača.

V.4. J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo, ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

V.5. J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo, zadržava pravo da prekine – otkáže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će objaviti obavještenje o otkazivanju.